

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Nabavka usluga osiguranja

Vrsta predmeta:

Usluge

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

LUKA KOTOR AD KOTOR

PIB:

02044188

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova	Važi za sve partije
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu.	Obavezni uslovi	Da
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje se na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi	Da
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište	Uslovi za obavljanje djelatnosti	Da
dva mjeseca od dana otvaranja ponude	Rok važenja ponude	Ne
Način plaćanja virmanski jedokratno	Način plaćanja	Da
ESPD	ESPD	Da
U postupku javne nabavke može da učestvuje privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenja (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom, što se dokazuje na osnovu potvrde ili uvjerenja o posjedovanju dozvola za obavljanje poslova neživotnog osiguranja, shodno članu 33 Zakona o osiguranju("Službeni list RCG", br. 78/2006, 19/2007 i "Službeni list CG", br. 53/2009 - drugi zakon, 40/2011 - drugi zakon, 45/2012, 6/2013, 55/2016, 146/2021 i 34/2024.), koju izdaje Agencija za nadzor osiguranja.	Uslovi za obavljanje djelatnosti	Ne

6 mjeseci od dana otvaranja ponude	Rok važenja ponude	Ne
Ponuđač je dužan dostaviti безусловnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7 dana nakon isteka važenja ponude.	Garancija ponude	Da
Drugi uslovi: Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 2 % od vrijednosti ugovora. Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi 10 dana duže od roka važenja ugovora. U Garanciji je potrebno navesti da je безусловna i plativa na prvi poziv. Garancija ne može da sadrži dodatne uslove za isplatu, kraće rokove od onih koje odredi Naručilac, manji iznos od onog koji odredi Naručilac.	Drugi uslovi	Da

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova	Važi za sve partije
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu.	Obavezni uslovi	Da

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje se na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi	Da
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište	Uslovi za obavljanje djelatnosti	Da
dva mjeseca od dana otvaranja ponude	Rok važenja ponude	Ne
Način plaćanja virmanski jedokratno	Način plaćanja	Da
ESPD	ESPD	Da
U postupku javne nabavke može da učestvuje privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenja (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom, što se dokazuje na osnovu potvrde ili uvjerenja o posjedovanju dozvola za obavljanje poslova neživotnog osiguranja, shodno članu 33 Zakona o osiguranju("Službeni list RCG", br. 78/2006, 19/2007 i "Službeni list CG", br. 53/2009 - drugi zakon, 40/2011 - drugi zakon, 45/2012, 6/2013, 55/2016, 146/2021 i 34/2024.), koju izdaje Agencija za nadzor osiguranja.	Uslovi za obavljanje djelatnosti	Ne
6 mjeseci od dana otvaranja ponude	Rok važenja ponude	Ne
Ponuđač je dužan dostaviti безусловnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7 dana nakon isteka važenja ponude.	Garancija ponude	Da

Drugi uslovi: Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 2 % od vrijednosti ugovora. Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi 10 dana duže od roka važenja ugovora. U Garanciji je potrebno navesti da je безусловna i plativa na prvi poziv. Garancija ne može da sadrži dodatne uslove za isplatu, kraće rokove od onih koje odredi Naručilac, manji iznos od onog koji odredi Naručilac.	Drugi uslovi	Da
--	--------------	----

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja	Važi za sve partije
Cijena	-	-	Da
U okviru podkriterijuma kvalitet vrednovaće se tehničke funkcionalne karakteristike, na način što se dostavlja dokaz o posjedovanju sertifikata o ispunjenosti ISO STANDARD 9001 ili ekvivalentan nacionalni standard - Sistem upravljanja kvalitetom za pružanje usluga koje su predmet ove nabavke. Za ponuđeni važeći sertifikat potvrđen od strane akreditivne agencije koja je ovlašćena za izdavanje sertifikata, ponuđač dobija 10 bodova, odnosno ako ponuđač ne dostavi isti, dobija 0 bodova.	Dokaz	Relativno	Ne
Parametar kvalitet bodovaće trajanje karence (vrijeme mirovanja prije početka prava) maksimalno 30 dana, a minimalno 1 dan. Parametar kvalitet, vrednovaće se na sledeći način; maksimalnih 10 bodova primjenom ovog parametra dobija Ponuđač sa najkraćom karencom (vrijeme mirovanja prije početka prava), a ostali ponuđači dobijaju proporcionalno manji broj bodova po formuli: Broj bodova (K) = najkraće ponuđena karenc / ponudjena karenc x 10.	Dokaz	Relativno	Ne

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja	Važi za sve partije
Cijena	-	-	Da
U okviru podkriterijuma kvalitet vrednovaće se tehničke funkcionalne karakteristike, na način što se dostavlja dokaz o posjedovanju sertifikata o ispunjenosti ISO STANDARD 9001 ili ekvivalentan nacionalni standard - Sistem upravljanja kvalitetom za pružanje usluga koje su predmet ove nabavke. Za ponuđeni važeći sertifikat potvrđen od strane akreditivne agencije koja je ovlašćena za izdavanje sertifikata, ponuđač dobija 10 bodova, odnosno ako ponuđač ne dostavi isti, dobija 0 bodova.	Dokaz	Relativno	Ne
Parametar kvalitet bodovaće trajanje karence (vrijeme mirovanja prije početka prava) maksimalno 30 dana, a minimalno 1 dan. Parametar kvalitet, vrednovaće se na sledeći način; maksimalnih 10 bodova primjenom ovog parametra dobija Ponuđač sa najkraćom karencom (vrijeme mirovanja prije početka prava), a ostali ponuđači dobijaju proporcionalno manji broj bodova po formuli: Broj bodova (K) = najkraće ponuđena karenca / ponudjena karenca x 10.	Dokaz	Relativno	Ne

Tehnička specifikacija prije izmjena

Redni broj partije	Opis	Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
--------------------	------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------	---------------------------------------	----------	----------------

1	Osiguranje imovine	3500.00	1	Osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti objekat Upravna zgrada	Građevinski objekat - Upravna zgrada, na adresi Park Slobode br.1, armirano betonske konstrukcije, Su+Pr+1, godina izgradnje 2014, površine 502 m2 - suma osiguranja 502.000,00 eura, Izliv vode iz instalacija za obj. na prvi rizik suma osiguranja 10.000,00 eura, zemljotres za objekat suma osiguranja 502.000,00 eura, franšiza 5% od sume osiguranja za rizik zemljotresa. Objekat obezbijedjen portirsko službom u toku radnog vremena, instaliran video nadzor. Osiguranje obuhvata rizike u slučaju: požara, udara groma, eksplozija, grad (tuča), udara sopstvenog motornog vozila, sopstvene pokretne radne mašine u osigurani građevinski objekat, manifestacija i demonstracija, pad letilice). Lom stakla, staklo 4mm i termopan na prozorima i vratima P= 102m2, suma osiguranja 5.100,00 eura.	1.00	premija na godišnjem nivou
---	--------------------	---------	---	---	---	------	----------------------------

	1	Osiguranje imovine	3500.00	2	Osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti objekat Lučki terminal	Građevinski objekat - Lučki terminal, na adresi obala Maršala Tita br.1, Pr+1, armirano betonske konstrukcije, godina izgradnje 2014, površine 520 m2 - suma osiguranja 520.000,00 eura, Izliv vode iz instalacija za obj. na prvi rizik suma osiguranja 10.000,00 eura, zemljotres za objekat suma osiguranja 520.000,00 eura, franšiza 5% od sume osiguranja za rizik zemljotresa. Objekat obezbijedjen portirsko-stražarskom službom 24h, instaliran video nadzor. Osiguranje obuhvata rizike u slučaju: požara, udara groma, eksplozija, grad (tuča), udara sopstvenog motornog vozila, sopstvene pokretne radne mašine u osigurani građevinski objekat, manifestacija i demonstracija, pad letilice). Lom stakla, staklo 4mm i termopan na prozorima i vratima P= 190m2, suma osiguranja 9.500,00 eura.	1.00	premia na godišnjem nivou
--	---	--------------------	---------	---	---	--	------	---------------------------

1	Osiguranje imovine	3500.00	3	Osiguranje PP u Starom gradu	Građevinski objekat poslovni prostor "Kuka Kotor" AD Kotor, masivna gradnja, LN 74, KO Kotor I, Pr površine 37m2 x 700 eura, suma osiguranja 25.900,00 eura. Izliv vode iz instalacija na "I rizik" za građevinski objekat, suma osiguranja 2.000,00 eura. Zemljotres za građevinski objekat 25.900,00 eura.	1.00	premija na godišnjem nivou
2	Osiguranje lica od nezgode pri obavljanju redovnog zanimanja	4100.00	1	Osiguranje zaposlenih	Kolektivno osiguranje za 78 zaposlenih u "Luka Kotor" AD Kotor sa osiguranim sumama za slučaj: smrti usled nesrećnog slučaja 8.000.00 €, smrt usled bolesti 4.000.00 €, invaliditeta 16.000.00 €, dnevna nadoknada 5.00 €, troškovi liječenja 2.400.00 €. Osiguranje pokriva zaposlene 24 časa bez prostornog i vremenskog ograničenja za vrijeme važenja polise, u skladu sa potpisanim ugovorom. Rok za naplatu štete - najviše 15 dana od dana kompletno dostavljene dokumentacije.	1.00	premija na godišnjem nivou

3	Osiguranje plovila	1200.00	1	Osiguranje lica i plovila 102KT	Odgovornost vlasnika plovila za lica motorni čamac Navar 795, dužina 7,10, širina: 2,5, visina: 1,20, GT: 4,47, prima do 10 putnika, broj motora 1:E 35204, snaga svih motora KW: 91,9, oznaka plovila 102KT, dozvoljen broj lica 10, klasa: privreda, suma osiguranja 50.000,00 eura. Osiguranje putnika u javnom saobraćaju od posljedica nesrećnog slučaja sa osiguranim sumama za slučaj: smrti od posljedica nesrećnog slučaja: 8.000,00 eura, invaliditet: 16.000,00 eura, troškovi liječenja: 4.000,00 eura.	1.00	premija na godišnjem nivou
			2	Osiguranje lica i plovila 124KT	Odgovornost vlasnika plovila za lica motorni čamac Navar 1025 Pilot, dužina 9,10, širina: 3,20, visina: 1,6, GT: 8,8, prima do 25 putnika, broj motora 1: Yanmar E35756, 2 Yanmar E35767, snaga svih motora KW: 178,20, oznaka plovila 124KT, dozvoljen broj lica 12, klasa privreda, suma osiguranja 50.000,00 eura. Osiguranje putnika u javnom saobraćaju od posljedica nesrećnog slučaja sa osiguranim sumama za slučaj: smrti od posljedica nesrećnog slučaja: 8.000,00 eura, invaliditet: 16.000,00 eura, troškovi liječenja: 4.000,00 eura.	1.00	premija na godišnjem nivou

3	Osiguranje plovila	1200.00	3	Osiguranje lica i plovila 4KT	Odgovornost vlasnika plovila za lica motorni čamac Navar 1025 Pilot, dužina 9,10, širina: 3,20, visina: 1,6, GT: 8,8, prima do 25 putnika, broj motora 1: Yanmar E56222, 2 Yanmar 4LHA-STP, snaga svih motora KW: 354, oznaka plovila 4KT, dozvoljen broj lica 12, klasa privreda, suma osiguranja 50.000,00 eura. Osiguranje putnika u javnom saobraćaju od posljedica nesrećnog slučaja sa osiguranim sumama za slučaj: smrti od posljedica nesrećnog slučaja: 8.000,00 eura, invaliditet: 16.000,00 eura, troškovi liječenja: 4.000,00 eura.	1.00	premija na godišnjem nivou
4	Osiguranje profesionalne odgovornosti	24000.00	1	Profesionalna odgovornost (pomorska pilotaža)	Profesionalna odgovornost (pomorska pilotaža): Limit pokrića: 1.500.000,00 €; Godišnji agregat: 7.500.000,00 €; Franšiza: 25.000,00 €. Teritorijalno pokriće: Bokokotorski zaliv Podaci o pomorskim pilotima: Dragoslav Jovanović broj pilotske legitimacije 08/4-345/22-7100/1, Zoran Brković broj pilotske legitimacije 0205405-3750/15, Boris Smolović broj pilotske legitimacije 08/4-345/22-7260/1, Dejan Gopčević broj pilotske legitimacije 08/4-345/22-3863/1.	1.00	premija na godišnjem nivou

	4 Osiguranje profesionalne odgovornosti	24000.00	2	Zakonska odgovornost prema trećim licima	Zakonska odgovornost prema trećim licima: Limit pokrića: 500.000,00 €; Godišnji agregat: 2.500.000,00 €; Franšiza: 25.000,00 €.	1.00	premija na godišnjem nivou
			3	Odgovornost marine	Odgovornost marine: Limit pokrića: 25.000,00 €; Godišnji agregat: 25.000,00 €; Franšiza: 2.500,00 €. Instalacije u marinskom dijelu: Valobranski elementi 4 x 20 m, godina montaže 2014, armirano betonska konstrukcija, proizvođač "Marinetek NCP" DOO Šibenik, Pontonski gat I elementi 5 x 14,92 m, godina montaže 2023, proizvođač "Marinetek NCP" DOO Šibenik, pontonski gat II 4 x 14.92 m, godina montaže 2023, proizvođač ""Marinetek NCP" DOO Šibenik, pontonski gat III 6 x 11.92 m, godina montaže 2023, proizvođač ""Marinetek NCP" DOO Šibenik.	1.00	premija na godišnjem nivou
	5 Osiguranje vozila	2200.00	1	Kasko osiguranje putničkog vozila	Kasko osiguranje putničkog vozila DACIA LOGAN COMFORT 1.0 TCE 90, broj šasije: UU1DJF00369526241, ccm: 999, kw 69, godište proizvodnje 2022, nabavna vrijednost vozila 15.651,00 eura. Rok za naplatu štete u roku od 14 dana po kompletiranju dokumentacije	1.00	premija na godišnjem nivou

	5	Osiguranje vozila	2200.00	2	Kasko osiguranje putničkog vozila	Kasko osiguranje putničkog vozila Opel Vivaro kombi L2H1, broj šasije: VXEEVHZPZ101033, ccm: 1997, kw 130, godište proizvodnje 2024, nabavna vrijednost vozila 41.970,00 eura. Rok za naplatu štete u roku od 14 dana po kompletiranju dokumentacije	1.00	premija na godišnjem nivou
				3	Kasko osiguranje putničkog vozila	Kasko osiguranje putničkog vozila Opel Vivaro kombi L2H1, broj šasije: VXEEVHZPZ101032, ccm: 1997, kw 130, godište proizvodnje 2024, nabavna vrijednost vozila 41.970,00 eura. Rok za naplatu štete u roku od 14 dana po kompletiranju dokumentacije	1.00	premija na godišnjem nivou
	6	Dobrovoljno osiguranje	15000.00	1	Usluge dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja na 24 h svih zaposlenih - vanbolničko liječenje sa limitom pokrića do 1.000,00 € i sa uključenim sistematskim pregledom za sve zaposlene	Osnovna pokrića - limit 1.000,00 eura, podrazumjeva: Pregled ljekara opšte prakse, Pregled ljekara specijaliste, Dijagnostika, Laboratorijske analize, jedan sistematski pregled na godišnjem nivou. Kao i: 1. Uključen podlimit za pregled i dijagnostiku u trudnoći 300EUR. 2. Nisu prihvaćena prethodna zdravstvena stanja odnosno zdravstvena stanja prije ulaska u osiguranje (posmatra se sa aspekta kontinuiteta osiguranja) 3. Ponuđač je dužan da u okviru	78.00	premija osiguranja po zaposlenom

ponude dostavi listu
zdrastvene mreže, u
okviru joe je najmanje
jedna ustanova u
okviru teritorije opštine
Kotor. 5. Sistematski
pregled podrazumijeva
jedan sistematski
pregled godišnje po
osiguranom licu u toku
osiguravajuće godine
koji obuhvata sljedeće:
1. laboratorijske
analize: a) kvalitativni
pregled urina sa
sedimentom, b)
kompletna krvna slika
(Er, Le, Hb, Hct, Le
formula), Se, glukoza u
krvi, c) AST; d) ALT; e)
urea, kreatinin,
trigliceridi; f) holesterol
- ukupni HDL
holesterol i LDL
holesterol; 2.
ginekološki pregled,
kolposkopski pregled,
VS, Papanikolau test,
UZ, UZ pregled dojki
(za žene); 3. pregled
urologa i ultrazvuk
prostate (za
muškarce); 4. pregled
ljekara interniste sa
EKG-om; 5. ultrazvučni
pregled gornjeg
abdomena; 6. završni
pregled i zaključivanje.
Dobrovoljno
zdravstveno osiguranje
može se ugovoriti za
lica koja su državljani
Crne Gore kao i za
strane državljane koji
imaju prebivalište u
Crnoj Gori. Osigurano
lice, prema svojoj želji
može uključiti u
osiguranje i članove
svoje porodice -
bračnog druga i djecu
do 18. godine starosti,
odnosno do 26. godine

u slučaju da su redovni studenti. Način korišćenja osiguranja: Osiguranik, prije korišćenja zdravstvenih usluga, poziva kontakt centar osiguravača, koji za njega organizuje zakazivanje potrebnih zdravstvenih usluga u ustanovama u mreži zdravstvenih ustanova. Svakom osiguraniku se na osnovu polise izdaje kartica, koja omogućava korišćenje svih ugovorenih usluga u mreži zdravstvenih ustanova, bez direktnog plaćanja nastalih troškova od strane osiguranika. Ukoliko u mjestu prebivališta osiguranika, ne postoji ustanova iz mreže zdravstvenih ustanova, osiguranik može sam snositi troškove (uz prethodnu autorizaciju kontakt centra Ponuđača) zdravstvenih usluga, pa refundirati troškove kod osiguravača, uz potrebnu dokumentaciju. Pregled osnovnih osiguravajućih pokrića:

1. Vanbolničko liječenje obuhvata sljedeće medicinske usluge, maksimalno do ugovorene sume osiguranja: - preglede ljekara opšte prakse i ljekara specijaliste - dijagnostičke metode i procedure, laboratorijske analize - sanitetski prevoz u hitnim slučajevima -

					davanje terapija - medicinsko-tehnička pomagala 2. Bolničko liječenje obuhvata sljedeće medicinske usluge, maksimalno do ugovorene sume osiguranja: - smještaj u bolnicama u poluprivatnim sobama - naknadu za ovlašćene ljekare svih specijalnosti iz bolnice u kojoj se obavlja liječenje - dijagnostičke metode i procedure, laboratorijske analize - intervencije u lokalnoj anesteziji, laparaskopske intervencije - troškove hirurške intervencije - ljekove i sanitetski materijal propisan za upotrebu u toku liječenja Struktura zaposlenih> Ukupno 78, od kojih 68 na neodređeno i 10 na određeno vrijeme. Od 78 zaposlenih, 17 je žena i 61 muškarac, a prosječna starost zaposlenih je 44 godine (43,3 kod žena i 44,7 kod muškaraca). Ponudlač je dužan uz ponudu da dostavi Opšte i posebne uslove predmetnog osiguranja, Informaciju o proizvodu osiguranja i spisak zdravstvenih ustanova sa kojima Osiguravač ima zaključene ugovore o saradnji (mreža zdrastvenih ustanova).	
--	--	--	--	--	--	--

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Redni broj partije	Opis	Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
1	Osiguranje imovine	3500.00	1	Osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti objekat Upravna zgrada	Građevinski objekat - Upravna zgrada, na adresi Park Slobode br.1, armirano betonske konstrukcije, Su+Pr+1, godina izgradnje 2014, površine 502 m2 - suma osiguranja 502.000,00 eura, Izliv vode iz instalacija za obj. na prvi rizik suma osiguranja 10.000,00 eura, zemljotres za objekat suma osiguranja 502.000,00 eura, franšiza 5% od sume osiguranja za rizik zemljotresa. Objekat obezbijedjen portirsko službom u toku radnog vremena, instaliran video nadzor. Osiguranje obuhvata rizike u slučaju: požara, udara groma, eksplozija, grad (tuča), udara sopstvenog motornog vozila, sopstvene pokretne radne mašine u osigurani građevinski objekat, manifestacija i demonstracija, pad letilice). Lom stakla, staklo 4mm i termopan na prozorima i vratima P= 102m2, suma osiguranja 5.100,00 eura.	1.00	premija na godišnjem nivou

	1	Osiguranje imovine	3500.00	2	Osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti objekat Lučki terminal	Građevinski objekat - Lučki terminal, na adresi obala Maršala Tita br.1, Pr+1, armirano betonske konstrukcije, godina izgradnje 2014, površine 520 m2 - suma osiguranja 520.000,00 eura, Izliv vode iz instalacija za obj. na prvi rizik suma osiguranja 10.000,00 eura, zemljotres za objekat suma osiguranja 520.000,00 eura, franšiza 5% od sume osiguranja za rizik zemljotresa. Objekat obezbijedjen portirsko-stražarskom službom 24h, instaliran video nadzor. Osiguranje obuhvata rizike u slučaju: požara, udara groma, eksplozija, grad (tuča), udara sopstvenog motornog vozila, sopstvene pokretne radne mašine u osigurani građevinski objekat, manifestacija i demonstracija, pad letilice). Lom stakla, staklo 4mm i termopan na prozorima i vratima P= 190m2, suma osiguranja 9.500,00 eura.	1.00	prema na godišnjem nivou
--	---	--------------------	---------	---	---	--	------	--------------------------

	1 Osiguranje imovine	3500.00	3	Osiguranje PP u Starom gradu	Građevinski objekat poslovni prostor "Kuka Kotor" AD Kotor, masivna gradnja, LN 74, KO Kotor I, Pr površine 37m2 x 700 eura, suma osiguranja 25.900,00 eura. Izliv vode iz instalacija na "I rizik" za građevinski objekat, suma osiguranja 2.000,00 eura. Zemljotres za građevinski objekat 25.900,00 eura.	1.00	premija na godišnjem nivou
	2 Osiguranje lica od nezgode pri obavljanju redovnog zanimanja	4100.00	1	Osiguranje zaposlenih	Kolektivno osiguranje za 78 zaposlenih u "Luka Kotor" AD Kotor sa osiguranim sumama za slučaj: smrti usled nesrećnog slučaja 8.000.00 €, smrt usled bolesti 4.000.00 €, invaliditeta 16.000.00 €, dnevna nadoknada 5.00 €, troškovi liječenja 2.400.00 €. Osiguranje pokriva zaposlene 24 časa bez prostornog i vremenskog ograničenja za vrijeme važenja polise, u skladu sa potpisanim ugovorom. Rok za naplatu štete - najviše 15 dana od dana kompletno dostavljene dokumentacije.	1.00	premija na godišnjem nivou

3	Osiguranje plovila	1200.00	1	Osiguranje lica i plovila 102KT	Odgovornost vlasnika plovila za lica motorni čamac Navar 795, dužina 7,10, širina: 2,5, visina: 1,20, GT: 4,47, prima do 10 putnika, broj motora 1:E 35204, snaga svih motora KW: 91,9, oznaka plovila 102KT, dozvoljen broj lica 10, klasa: privreda, suma osiguranja 50.000,00 eura. Osiguranje putnika u javnom saobraćaju od posljedica nesrećnog slučaja sa osiguranim sumama za slučaj: smrti od posljedica nesrećnog slučaja: 8.000,00 eura, invaliditet: 16.000,00 eura, troškovi liječenja: 4.000,00 eura.	1.00	premija na godišnjem nivou
			2	Osiguranje lica i plovila 124KT	Odgovornost vlasnika plovila za lica motorni čamac Navar 1025 Pilot, dužina 9,10, širina: 3,20, visina: 1,6, GT: 8,8, prima do 25 putnika, broj motora 1: Yanmar E35756, 2 Yanmar E35767, snaga svih motora KW: 178,20, oznaka plovila 124KT, dozvoljen broj lica 12, klasa privreda, suma osiguranja 50.000,00 eura. Osiguranje putnika u javnom saobraćaju od posljedica nesrećnog slučaja sa osiguranim sumama za slučaj: smrti od posljedica nesrećnog slučaja: 8.000,00 eura, invaliditet: 16.000,00 eura, troškovi liječenja: 4.000,00 eura.	1.00	premija na godišnjem nivou

3	Osiguranje plovila	1200.00	3	Osiguranje lica i plovila 4KT	Odgovornost vlasnika plovila za lica motorni čamac Navar 1025 Pilot, dužina 9,10, širina: 3,20, visina: 1,6, GT: 8,8, prima do 25 putnika, broj motora 1: Yanmar E56222, 2 Yanmar 4LHA-STP, snaga svih motora KW: 354, oznaka plovila 4KT, dozvoljen broj lica 12, klasa privreda, suma osiguranja 50.000,00 eura. Osiguranje putnika u javnom saobraćaju od posljedica nesrećnog slučaja sa osiguranim sumama za slučaj: smrti od posljedica nesrećnog slučaja: 8.000,00 eura, invaliditet: 16.000,00 eura, troškovi liječenja: 4.000,00 eura.	1.00	premija na godišnjem nivou
4	Osiguranje profesionalne odgovornosti	24000.00	1	Profesionalna odgovornost (pomorska pilotaža)	Profesionalna odgovornost (pomorska pilotaža): Limit pokrića: 1.500.000,00 €; Godišnji agregat: 7.500.000,00 €; Franšiza: 25.000,00 €. Teritorijalno pokriće: Bokokotorski zaliv Podaci o pomorskim pilotima: Dragoslav Jovanović broj pilotske legitimacije 08/4-345/22-7100/1, Zoran Brković broj pilotske legitimacije 0205405-3750/15, Boris Smolović broj pilotske legitimacije 08/4-345/22-7260/1, Dejan Gopčević broj pilotske legitimacije 08/4-345/22-3863/1.	1.00	premija na godišnjem nivou

	4 Osiguranje profesionalne odgovornosti	24000.00	2	Zakonska odgovornost prema trećim licima	Zakonska odgovornost prema trećim licima: Limit pokrića: 500.000,00 €; Godišnji agregat: 2.500.000,00 €; Franšiza: 25.000,00 €.	1.00	premija na godišnjem nivou
			3	Odgovornost marine	Odgovornost marine: Limit pokrića: 25.000,00 €; Godišnji agregat: 25.000,00 €; Franšiza: 2.500,00 €. Instalacije u marinskom dijelu: Valobranski elementi 4 x 20 m, godina montaže 2014, armirano betonska konstrukcija, proizvođač "Marinetek NCP" DOO Šibenik, Pontonski gat I elementi 5 x 14,92 m, godina montaže 2023, proizvođač "Marinetek NCP" DOO Šibenik, pontonski gat II 4 x 14.92 m, godina montaže 2023, proizvođač ""Marinetek NCP" DOO Šibenik, pontonski gat III 6 x 11.92 m, godina montaže 2023, proizvođač ""Marinetek NCP" DOO Šibenik.	1.00	premija na godišnjem nivou

5	Osiguranje vozila	2200.00	1	Kasko osiguranje putničkog vozila	Kasko osiguranje putničkog vozila DACIA LOGAN COMFORT 1.0 TCE 90, broj šasije: UU1DJF00369526241, ccm: 999, kw 69, godište proizvodnje 2022, nabavna vrijednost vozila 15.651,00 eura. Rok za naplatu štete u roku od 14 dana po kompletiranju dokumentacije. Opasnost: Potpuni kasko sa krađom. Teritorijalno pokrće: Evropa. Učešće u šteti (franšiza): sa 10% učešća u šteti a minimum 100eura.	1.00	premija na godišnjem nivou
			2	Kasko osiguranje putničkog vozila	Kasko osiguranje putničkog vozila Opel Vivaro kombi L2H1, broj šasije: VXEEVHHZPZ101033, ccm: 1997, kw 130, godište proizvodnje 2024, nabavna vrijednost vozila 41.970,00 eura. Rok za naplatu štete u roku od 14 dana po kompletiranju dokumentacije. Potpuni kasko sa krađom. Teritorijalno pokrće: Evropa. Učešće u šteti (franšiza): sa 10% učešća u šteti a minimum 100eura.	1.00	premija na godišnjem nivou

5	Osiguranje vozila	2200.00	3	Kasko osiguranje putničkog vozila	Kasko osiguranje putničkog vozila Opel Vivaro kombi L2H1, broj šasije: VXEEVHHZPZ101032, ccm: 1997, kw 130, godište proizvodnje 2024, nabavna vrijednost vozila 41.970,00 eura. Rok za naplatu štete u roku od 14 dana po kompletiranju dokumentacije. Potpuni kasko sa krađom. Teritorijalno pokrće: Evropa. Učešće u šteti (franšiza): sa 10% učešća u šteti a minimum 100eura.	1.00	premija na godišnjem nivou
6	Dobrovoljno osiguranje	15000.00	1	Usluge dobrovoljnog zdravstevnog osiguranja na 24 h svih zaposlenih - vanbolničko liječenje sa limitom pokrića do 1.000,00 € i sa uključenim sistematskim pregledom za sve zaposlene	Osnovna pokrića - limit 1.000,00 eura, podrazumjeva: Pregled ljekara opšte prakse, Pregled ljekara specijaliste, Dijagnostika, Laboratorijske analize, jedan sistematski pregled na godišnjem nivou. Kao i: 1. Uključen podlimit za pregled i dijagnostiku u trudnoći 300EUR. 2. Nisu prihvaćena prethodna zdravstvena stanja odnosno zdravstvena stanja prije ulaska u osiguranje (posmatra se sa aspekta kontinuiteta osiguranja) 3. Ponuđač je dužan da u okviru ponude dostavi listu zdravstvene mreže, u okviru koje je najmanje jedna ustanova u okviru teritorije opštine Kotor. 5. Sistematski pregled podrazumijeva	78.00	premija osiguranja po zaposlenom

jedan sistematski pregled godišnje po osiguranom licu u toku osiguravajuće godine koji obuhvata sljedeće:

1. laboratorijske analize: a) kvalitativni pregled urina sa sedimentom, b) kompletna krvna slika (Er, Le, Hb, Hct, Le formula), Se, glukoza u krvi, c) AST; d) ALT; e) urea, kreatinin, trigliceridi; f) holesterol - ukupni HDL holesterol i LDL holesterol; 2. ginekološki pregled, kolposkopski pregled, VS, Papanikolau test, UZ, UZ pregled dojki (za žene); 3. pregled urologa i ultrazvuk prostate (za muškarce); 4. pregled ljekara interniste sa EKG-om; 5. ultrazvučni pregled gornjeg abdomena; 6. završni pregled i zaključivanje.

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje može se ugovoriti za lica koja su državljani Crne Gore kao i za strane državljane koji imaju prebivalište u Crnoj Gori. Osigurano lice, prema svojoj želji može uključiti u osiguranje i članove svoje porodice - bračnog druga i djecu do 18. godine starosti, odnosno do 26. godine u slučaju da su redovni studenti. Način korišćenja osiguranja: Osiguranik, prije korišćenja zdravstvenih usluga, poziva kontakt centar

						osiguravača, koji za njega organizuje zakazivanje potrebnih zdravstvenih usluga u ustanovama u mreži zdravstvenih ustanova. Svakom osiguraniku se na osnovu polise izdaje kartica, koja omogućava korišćenje svih ugovorenih usluga u mreži zdravstvenih ustanova, bez direktnog plaćanja nastalih troškova od strane osiguranika. Ukoliko u mjestu prebivališta osiguranika, ne postoji ustanova iz mreže zdravstvenih ustanova, osiguranik može sam snositi troškove (uz prethodnu autorizaciju kontakt centra Ponuđača) zdravstvenih usluga, pa refundirati troškove kod osiguravača, uz potrebnu dokumentaciju. Pregled osnovnih osiguravajućih pokrića: 1. Vanbolničko liječenje obuhvata sljedeće medicinske usluge, maksimalno do ugovorene sume osiguranja: - preglede ljekara opšte prakse i ljekara specijaliste - dijagnostičke metode i procedure, laboratorijske analize - sanitetski prevoz u hitnim slučajevima - davanje terapija - medicinsko-tehnička pomagala 2. Bolničko liječenje obuhvata sljedeće medicinske usluge, maksimalno do ugovorene sume	
--	--	--	--	--	--	---	--

					osiguranja: - smještaj u bolnicama u poluprivatnim sobama - naknadu za ovlašćene ljekare svih specijalnosti iz bolnice u kojoj se obavlja liječenje - dijagnostičke metode i procedure, laboratorijske analize - intervencije u lokalnoj anesteziji, laparaskopske intervencije - troškove hirurške intervencije - ljekove i sanitetski materijal propisan za upotrebu u toku liječenja Struktura zaposlenih> Ukupno 78, od kojih 68 na neodređeno i 10 na određeno vrijeme. Od 78 zaposlenih, 17 je žena i 61 muškarac, a prosječna starost zaposlenih je 44 godine (43,3 kod žena i 44,7 kod muškaraca). Ponudjač je dužan uz ponudu da dostavi Opšte i posebne uslove predmetnog osiguranja, Informaciju o proizvodu osiguranja i spisak zdravstvenih ustanova sa kojima Osiguravač ima zaključene ugovore o saradnji (mreža zdravstvenih ustanova).	
--	--	--	--	--	---	--